



New York Lôn Dan nou la Sörôn Fén nou la Baragna la Marafén



New York Kalou Dissé la Kandali nin Madèmènin Gninin nan Ali Alou ma Sika

LÔN DAN NOU MA DEMEN SARIYA



ActionNYC wélé **800-354-0365** ma, ka bö Tènèn han Djouma lôn ma, sö man 9h han woura 6h touna la wody fén té sarala, ka madèmènin kè sariya kan ka lôn dan to soumaya rö. Ka madèmènin magninin ka sariamö nõtè mö mèn souguandy ka massörön ko lanlantéya nin sèbè ya bolo.

DEMBAYA LOU MADEMEN KO MEN YE LÔN DAN DI



Kèndèya Makafou ko

- Vaccination ta ko, ma kafou ko, I mafènèn ko, nõtè bassi ta ko COVID-19 kan ma, té foyi tignènèn na I tagna ma I kènin lôn dan di. Sitè sörön I töröfè wody té bola mèn ma ka teste kè nyc.gov/covidtest nõtè wéléli kè **212-COVID19 (212-268-4319)** ma.
- Ki tö sèbè kèndèya assurance kègna kan, ka massörön ko wody té bola kègna mèn rö nyc.gov/getcoverednyc fanan gna rö nõtè ka **311** wélé. Ni aka massörön ko I téssé kèla kèndèya assurance rö, NYC Care bara sön wody döman tannin na ka bara kè. Mako té I toгна la I kènin lôn dan di. **646-NYC-Care (646-692-2273)** wélé nõtè ka nyccare.nyc mafènèn.
- I fadi nin I djoussou gboya nin I gnè? Kouma NYC Well mèn gnè mö lalila ayé I ma demèn goundo könö anin ki nin mèn yé hankili djankaro bassila la I gnön kan anin fén mèn nou yé la barala. Wa nyc.gov/nycwell, **888-NYC-Well (888-692-9355)** wélé, nõtè a sèbè sms könö WELL ka lawa **65173** ma.

La Kololi

- NYC dinèn nou mèn nou bè bara san nanin sörön yé Pre-K rö anin alou man dissé tola födöba karandiya lou rö han alou yé san mouhan kélén (21) sörön. Si gnölou dolou bara “3-K” dissé kèla yén dinèn yé mèn nou bara san saba sörön. Ki tökhö sèbè, wa schools.nyc.gov/enrollment ma, nõtè **311** wélé.
- Angèlè kan makaranya I ma fén bö We Speak NYC bolo I té fén sarala. Angèlè karan na mèn nou bara sé dônin dissé wala wespeaknyc.cityofnewyork.us I tökhö sèbè internet kan baro diyalou könö.

Damouni ko Madèmènin

- Damouni fén ka bö dou könöla, mèn natön nin tè silama ma anin mèn natön nin tè juiflou ma hé sörön na yörölou rö NYC könö. A massörön ko nöya nin New Yorkalou ma mèn nou bènin. Ka lalön nin siaman gninin nyc.gov/getfood ma nõtè ka **311** wélé ka fö “Get Food.”

AN NA DEDA LA MARAKO KOUN NAFOULEN RÖ



Födöba Makantali

- Sariya kan ma, NYPD téssé lôn dan nou kodjou kènin mèn na, sédélou, nõtè mökhö gbèrèlou mèn yé afè alouyé alou madèmèn toгна magninin ka. Mökhö si kodjou bara kè mèn na nõtè mèn bara kè sédédi kodjou kè wati kakan ka **911** wélé.

Ma Kandali Fissamantéya la Tön

- Fissamantéya, tassara, anin ka sidi mö la aba kè mö sidi a fadi kolo la koma, ala Dinah, nõtè a toгна a kènin lôn dan di la diya nin tè New York City Sö könö. Ka lassé ko mö do bara sidi do la nõtè ka do lafissa do gnè, NYC Bônda Mèn Djan Tonin Mökhörou Djo Rö wélé **212-416-0197**.

IDNYC

- IDNYC kènin manssa kounda la carte d'identité le di mö bèdi mèn nou si nin NYC könö mèn nou bara san tan anin a kö sörön kakè alou yé kèli yirika massörön anin wody fitinin sarako. Mö mèn yé IDNYC magninonkala la ko lalön nin kènin goundo lédi. Lôn dan toгна té féndi. Sè ama internet kan nõtè ka gnönyé magninin la nyc.gov/idnyc ma nõtè ka wéléli kè **311** ma.

Matankali Baradènya Mentöröli ma

- Mölou yé so könö ki madèmèn ni aka massörön ko ko djou yé kèla I la. I dissé nyc.gov/nychope mafènèn na nõtè ka NYC bônda mèn djan tonin bolodén nou matanka ko ma wélé **800-621-HOPE**.

DJO YI BOLO

I djolou lön ICE bolo (Lön dan la ko lasabati ko)

- So nin té lön dan nou la ko lassabati ko bara kèla. Mansa kounda mèn djan toni lön dan na ko lassabati koma ba ama dön I la, o fönin ko djo yi bolo. nyc.gov/knowyourrights mafènèn nõtè ka ActionNYC wélé **800-354-0365** ma fén té sarala yörö mèn nö ka madèmèn nin massörön ka lôn dan gna kè soumaya to.

Djo Mènyé Mö Bolo Mènyé Louancé

- Ni aka massörön ko I yé louancé léla anin man I mako yé madèmèn nin ma a bakè gnagba si di mèn dakè alou yé I la bö bôn könö nõtè I nou I la bôn tigiü tëma, nyc.gov/tenantprotection mafènèn nõtè I yé **311** wélé ka fö “tenant helpline” wody té sarala. Ni I mako yé fén gbèrè la bôn ko ma wa nyc.gov/housing.

Djo Mènyé Bara Kèlalou Bolo

- New York City sariya körö djo yé I bolo I saradi yé di djankaro bakè I ma na baradiya la. Lôn dan toгна té féndi. Lôn dan nou mèn nou yé New York barako sèbè yé men nou bolo kakan ka assurance tönö fén sörö. Wa nyc.gov/workers ma bolo fén nou la koma nõtè ka **212-436-0381** wélé.

Ask MOIA Fén Magninin ka

- Ni magninin kali yé I bolo lôn dan koma nõtè bolo dissé lala so könö bara diyalou gna mèn ma, madèmèn nin dissé söröla I bara kan nö. Wélé Mairilou mèn nou djan tonin lôn dan koma (MOIA) **212-788-7654** ma ka bö Tènèn lôn han Djouma lôn ma, ma bö söma 9h han woura 5h, nõtè ka email lawa askmoia@cityhall.nyc.gov.